

FORCA E RE DEMOKRATIKE
NOVA DEMOKRATSKA SNAGA
Bul. Skenderbeu pn/bb 85360 Ulqin/Ulcinj
Tel.: +382 030 401 760 Fax:; +382 030 401 761
info@forca.me, www.forca.me



CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	5. 03	2019	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-2/18-3/17		
VEZA:			
EPA:	566 XXVI		
SKRACENICA:			
		PRILOGI:	

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku, Ivanu Brajoviću
P O D G O R I C A, 05. 03. 2019.godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog zakona o državnim nagradama, podnosim sljedeće amandmane:

Amandman 1

U članu 2 stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„6) Nagrada Radovan Zogović.“

Amandman 2

Poslije člana 48 dodaju se četiri nova člana koaj glase:

„Član 49

Nagrada Radovan Zogović dodjeljuje se građaninu Crne Gore za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti kulture manjina, koji svojim stvaralaštvom doprinosi očuvanju svog manjinskog identiteta, utiče na međuetnički i međuvjerski suživot i sklad svih u Crnoj Gori, a prije svega utiče na bolje međusobno kulturno poznavanje svih građana Crne Gore.

Član 50

Nagradu Radovan Zogović dodjeljuje žiri koji imenuje Ministarstvo iz reda istaknutih kulturnih radnika iz reda manjina u Crnoj Gori.

Član 51.

Novčani dio nagrade Radovan Zogović iznosi devet prosječnih bruto zarada.

Član 52.

Nagrada Radovan Zogović uručuje se u Podgorici. Nagradu uručuje ministar kulture.“

Zbog dodavanja novih članova u Predlogu Zakona potrebno je izvršiti prenumeraciju ostalih članova.

OBRAZLOŽENJE:

Radovan Zogović, pjesnik svih nas je cijelog života stvarao mostove među našim narodima, tako da nije čudno da ga kao svoga prihvataju i Crnogorci i Bošnjaci i Albanci, a i svi ostali. Nagrada koja bi nosila njegovo ime bila bi nagrada za kulturne stvaraoca (posebno na području književnosti i prevodilaštva) iz redova nacionalnih manjina, koji svojim stvaralaštvom doprinose očuvanju svog manjinskog identiteta, utiče na međuetnički i međujverski suživot i sklad svih u Crnoj Gori, a prije svega utiče na bolje međusobno kulturno poznavanje svih građana Crne Gore.

Činjenica je da zbog nedovoljnog poznavanja kulture manjina u Crnoj Gori dosta često dolazi do nerazumijevanja i neprihvatanja drugih pored nas. Moram istaknuti, da su u ovom primjeru manjine u puno boljoj poziciji baš zbog poznavanja jezika većine, dok, obratno, malo koji intelektualac iz jezičke većine može se pohvaliti da je išta pročitao od stvaralaštva manjina.

Smatram da je svakako potrebno da se više radi na zблиžavanju svih u Crnoj Gori, a uvođenje takve državne nagrade doprinosilo bi ustavnom određenju Crne Gore kao građanske, multinacionalne i multikulturalne države.

Na taj bi se način otvorila vrata i onim kulturnim stvaraocima koji zbog jezika na kome stvaraju, ne mogu biti prisutni u kulturnoj ponudi Crne Gore, i onima koji nam takvo stvaralaštvo prevodom donosi na jezik većine.

GENCI NIMANBEGU,

poslanik koalicije „Shqiptarët të Vendosur / Albanci Odlučno”

